

SKOLA TRČANJA

1. Suručno otiskivanje štapovima,
2. Jednokorak,
3. Dvokorak,
4. Dijagonalski korak,
5. Trčanje uzbrdo.



SKOLA SKOKOVA

1. Skokovi na malim skakaonicama (do nekoliko metara duljine).

(prvični dijelostan 20 — srednji dijelostan sljedećeg 20 — II)

Nastava sa početnicima treba da je što raznovrsnija, sa mnogo elementarnih igara, duhovita i zabavna. Zadaci učenja tehnike smučanja ne smiju negativno uticati na emocionalno raspoloženje učenika (smučara) jer je prvenstveni zadatak nastave za početnike da u njima razvija ljubav prema smučanju.

Sa stanovišta učenja smučarske tehnike glavni cilj je u što kraćem roku naučiti zaokretanje sa paralelno postavljениm smučkama. Iz tog razloga ne treba biti u nastavi smučanja konzervativan, što znači da treba slobodnije prelaziti na nove elemente ukoliko potpuno savladavanje prethodnih nije uslov za učenje novog.

Da bi nastava bila interesantna a i efikasna, potrebno se često vraćati na predene elemente i uvježavati ih koristeći pri tome raznovrsne terenske uslove (pogodnosti).

Posebno je potrebno prilaziti učenicima individualno i omogućiti im da sami shvate što treba da nauče i koji je to za njih najlakši način, te im pružiti šansu da napreduju u učenju prema svojim mogućnostima. Ne dozvoliti da grupni rad vuče naprednje natrag ka slabijima (da ih čekaju u učenju novih elemenata) niti da brži napredak boljih zapostavi kod slabijih neophodno savladavanje elementarnih dijelova bez kojih se ne može ići dalje.

Ovaj program treba realizovati elastično, prilagodjavajući ga po potrebi uslovima (nepredviđene vremenske okolnosti, slab tempo, resavladavanje prethodnih zadataka, slab prospekt grupa, slaba oprema itd.).

Naročitu pažnju treba posvetiti navikavanju učenika (smučara) da u slobodnim časovima proučavaju elemente koje su obučavali na nastavi.

Bitna karakteristika metodike obučavanja koju predviđa ovaj program sastoji se u tome da se već od prvog dana nastave izvodi obučavanje smuka preko neravnina na veoma blagoj padini. Neravnina je potrebno vještački izraditi (laptopom) jer je teško pronaći prirodno formirani niz neravnina pravilnog oblika na odgovarajućoj padini.

Pored prethodnog zadatka, već od prvog dana je potrebno izvoditi obučavanje »Širokog vijuganja« na veoma blagoj padini uz primjenu odgovarajućih vježbi (bočni skokovi bez smučki u mjestu, sa smučkama, zatim bočni skokovi u laganim kretanjima niz sasvim blagu padinu, uključivanje u prethodnu vježbu sve više bočnog otklizavanja) ili putem prethodnog obučavanja tzv. osnovnog zavoja koji u svojoj početnoj fazi obučavanja sadrži elemente plužnih pokreta što je preporučljivo primijeniti u obučavanju starijih i fizičkih neprispomljivenih osoba.

Neophodno je da se nastavnik pridržava principa da već od prvog dana obučavanja u projektu trećinu raspolaživog vremena u nastavi koristi za obučavanje smuka preko neravnina, drugu trećinu za obučavanje širokog vijuganja, a preostal dio vremena na obučavanje elemenata tehnike prema njihovom logičnom redoslijedu koji je dat u programu.

Prema tome osnovni zadatak je obučavanje smuka preko neravnina i širokog vijuganja, a obučavanje svih preostalih elemenata je permanentno ugradivanje takođe važnih dijelova u logičnu cjelinu.

Prilikom realizacije programa, po pravilu, na tri prijepodnevna časa treba izvoditi obučavanje novih elemenata, a na dva poslijepodnevna časa usavršavati gradivo.

Nastavnik u svakom trenutku izvođenja nastave mora posvetiti izuzetnu pažnju položaju potkoljenice učenika. Ugao koji zaklapaju potkoljenice i prednji dio smučki mora uvek biti znatno manji od 90 stepeni, izuzev trenutka ispružanja radi rasterećenja (skokom).

I. DAN

1. čas.

Upoznavanje sa opremom, nošenje smučki, namještjanje cipela i vezova, test za regulisanje sigurnosnih vezova, držanje štapova. Hodanje i klizanje na smučama, suručno otiskivanje štapovima i okretanje u mjestu.

2. čas.

Penjanje uzbrdo, padanje i ustajanje, smuk ravno niz blagu padinu.

3. čas.

Vježbe širokog vijuganja (osnovnog zavoja) na veoma blagoj i ravnoj padini.

Smuk preko neravnina niz blagu padinu.

4. i 5. čas. Popodne usavršavanje.

II. DAN

1. čas.

Vježbe širokog vijuganja (na veoma blagoj padini). Uvježbavanje smuka preko neravnina. Bočno otklizavanje.

Jednokorak.

2. čas.

Vježbe širokog vijuganja.

Uvježbavanje smuka preko neravnina.

Dvokorak.

3. čas.

Vježbe širokog vijuganja.

Promjena pravca prestupanjem.

4. i 5. čas. Popodne usavršavanje.



4. Vježbe širokog vijuganja na smučima u planini zimi

6. čas uveče.

Predavanje o opasnostima u planini zimi i pružanje prve pomoći.

III. DAN

1. i 2. čas.

Smuk preko neravnina i neuredjenog terena.

3. čas.

Široko vijuganje.

Smuk preko neravnina. Bočno otklizavanje.

4. i 5. čas. Popodne usavršavanje.

6. čas. (uveče)

Predavanje o smučarskoj opremi (savremenoj).

IV. DAN

1. čas.

Široko vijuganje.

Smuk preko neravnina.

2. čas.

Široko vijuganje.

Smuk preko neravnina.

Pluženje.

3. čas.

Smuk ukos.

4. i 5. čas (popodne) — usavršavanje.

V. DAN

Siroko vijuganje

Klizački korak

2. čas.

Siroko vijuganje — upotreba štapova.

Smuk preko neravnina.

3. čas.

Plužni zavoj

Smuk preko neravnina

4. i 5. čas. popodne — usavršavanje.

6. čas. (uveče)

Predavanje o razvoju smučarske tehnike
(po mogućnosti i film).

VI. DAN

1. čas.

Siroko vijuganje uz upotrebu štapova.

Zaokret ka padini (uz primjenu vježbi otklizavanja).

2. čas.

Siroko vijuganje.

Smuk preko neravnina.

Tehnika korištenja ski liftova (uspinjače).

3. čas.

Siroko vijuganje uz upotrebu štapova.

Smuk preko neravnina.

4. i 5. čas. popodne — usavršavanje.

VII. DAN

Siroko vijuganje na relativno strmijoj padini.

Dijagonalni korak (trčanje).

PROGRAM I PLAN

KURSA ZA NAPREDNE SMUČARE

U kurs za napredne smučare mogu biti svrstanici kandidati koji solidno vladaju tehnikom smučanja za početnike, koja ponadzrasmijejava dobro izvođenje zaokreta u širokom paralelnom stavu uz upotrebu štapova. Ovaj program može nastavnik prilagoditi i za kurs duži od sedam dana.

I — Teorija — 4 nastavna časa.

1. Savremena oprema
2. Izgradnja i uređenje smučarskih centara
3. Mazaranje smučki
4. Vrhunска (takmičarska) tehnika smučanja.

II — Obučavanje tehnike smučanja (46 nastavnih časova)

1. Plužni zaokret
2. Paralelni zaokret
3. Brzo vijuganje (tekuće i oštro)
4. Zaokret preko grba (avalman)
5. Zaokret paralelnim prestupanjem (paralelno prestupanje i step. zaokret)
6. Zaokret škarastim prestupanjem (prestupanje i uklizavanje)
7. Tehnika zaokretanja u dubokom snijegu
8. Terenski skokovi (3 — 7 metara dužine)

Osnovni uslov za uspješno izvođenje nastave na kursu za napredne smučare je da nastavnik korektno vlađa tehnikom smučanja koju treba da demonstrira kandidatima. Prilikom obučavanja potrebno je mijenjati zadatke u toku svakog časa radi održavanja raspolaženja za rad na višem nivou. Efikasnost i obučavanje će se povećati upotrebom ski lifta i uspinjača, ali se ne smije pretjerati radi postojanja opasnosti da se automatizuju pogrešni pokreti. To znači da se prilikom silešenja niz padinu mora uviјek izvršavati određeni zadatak (uvodenje novog pokreta ili usavršavanje naučenog). Ukoliko kandidati na svakom času osjećaju da su naučili nešto novo bice jače motivisani za učenje što će dovesti i do većeg konačnog rezultata.

Nastavnik treba da obrati pažnju da u toku izvođenja bilo kojeg lika potkoljenice moraju zaklopiti sa prednjim dijelom smučki ugađa znatno manji od 90 stepeni. Isto tako nastavnici ne smiju ni trenutka izgubiti iz vida četiri najvažnija elementa izvođenja zaokreta (redoslijed po značaju): rasterećenje, rotacija, postavljanje rubnika i upotreba štapova.

Nastava treba da se održava od 9,00 do 12,30 časova prije podne (4 nastavna časa) i poslije podne u trajanju od 2 nastavna časa u obliku obaveznog samostalnog usavršavanja pod nadzorom nastavnika.

NAPOMENA: Cilj nastave je da kandidat nauči pravilno smučati a stepen tehnike koji će doći zavisi od vremena utrošenog na radu.

I DAN

1. čas. Ponavljanje: testiranja sigurnosnih vezova, tehnike padanja, širokog vijuganja i smuka preko neravnina.

2. 3. i 4. čas. Ponavljanje: testiranja sigurnosnih vezova, tehnike padanja, širokog vijuganja na nešto strmijoj padini. Plužni zaokret (otpluživanje donjom smučkom i otpuživanje gornjom smučkom).

5. i 6. čas. (popodne) usavršavanje.

7. čas (uveče) Predavanje o mazanju smučki.

II DAN Ponavljanje: mazanje smučkih cevi uz vođu izvođača.

1. čas. Ponavljanje: testiranja sigurnosnih vezova, tehnike padanja, tehnika smuka preko neravnina niz strmiju padinu.

2. čas. Široko vijuganje uz nastojanje da su smučke međusobno primaknutije.

3. i 4. čas. Paralelni zaokret (izvođenje u dužim zavojima i nešto sastavljenijih smučki).

5. i 6. čas. Popodne — usavršavanje.

7. čas. (uveče)

Predavanje o savremenoj smučarskoj opremi.

III DAN

1. 2. 3. i 4. čas.

Brzo vijuganje tekuće i oštro (niz jako strmu padinu).

5. i 6. čas. Popodne — usavršavanje.

7. čas. (uveče)

Predavanje o vrhunskoj takmičarskoj tehnici smučanja.

IV DAN

1. čas.

Zaokret preko grba.

2. i 3. čas.

Tehnika rada ruku sa štapovima i uskladivanje rada nogu i ruku.

4. čas.

Zaokret paralelnim prestupanjem — Step-zaokret.

5. i 6. čas. Popodne — usavršavanje.



V DAN

1. 2. 3. i 4. čas.

Zaokret skarastim uklizavanjem.

5. i 6. čas. Popodne — usavršavanje.

VI DAN

1. i 2. čas.

Zaokret u dubokom snijegu (prići do 15 cm. dubine).

3. i 4. čas.

Terenski skokovi.

5. i 6. čas. Popodne — usavršavanje.

VII DAN

1. 2. 3. i 4. čas.

Takmičenje u slaloumu na (relativno blagoj) padini dužine do 120 metara sa 20 do 30 kapija.

VI DAN

1. čas. ŠTA JE SVE POTREBNO ZNATI U VEZI SA

BORAVKOM NA PLANINI NA SNJEGU

1. Vrste snijega i mazanje smučki

2. Opasnosti u planini

3. Povrede i prva pomoć

Vrsta snijega

Snijeg spada u vrstu padavina koja se uglavnom javlja zimi pri niskim temperaturama. Nastaje u vazduhu skupljanjem i smrzavanjem vodene pare. Postoji suhi i vlažni snijeg koji pod određenim meteorološkim uslovima mijenja svoju čvrstinu. Snijeg se kristalizuje u vazduhu kada temperatura padne ispod 0° Celzijusovih. Kristalizuje se u male sitne kristale i pada na zemlju spašavajući se tako u veće dijelove ili pahuljice. Snijeg koji pada može se pojavit u više oblika i to u obliku zvjezdica, ledenih ig-



lica, pločica i kuglica. Postoji snijeg koji pada na zemlju i snijeg koji se obrazuje poslije padanja na zemlju. Snijeg koji pada na zemlju je veoma različit. Narod mu je dao imena prema veličini pahuljice, prema vlažnosti i obliku pahuljice. Tako imamo: 1. »Krupa« ili kugličasti snijeg. Pada obično u proljeće, ljetu ili jesen. Oblika je okruglog i može da dostigne veličinu lješnika ili oraha.

Zbog visokih temperatura nije postojan, brzo se topi. 2. »Solja« ili sitni zrnasti snijeg pada u proljeće ili jesen sa kapima kiše. On nije postojan i veoma brzo se topi. 3. »Pahuljar« ili pernati snijeg pada sa nižim temperaturama i može duže da se zadrži. Ovaj snijeg je suvlij i pogodan je za vožnju.

4. »Mekinjar« suvi snijeg pada na još nižim temperaturama. Postojaniji je i pada ga mnogo više. On je suvlij i sadrži veliku količinu vazduha.

5. »Kitnjar« novi snijeg pada na temperaturi oko nule i to od 0° — plus 3 stepena Celzijusa. Može da pada i po nekoliko dana, a sadrži veliku koncentraciju vлаге. Težak je i vlažan. Nije pogodan za vožnju.

6. »Ljepavica« ili vlažni snijeg obično pada u ranu jesen kada se temperatura spušta oko 0° . Obično pada sa kišom, iako je vlažan tako da se ne zadržava dugo na zemlji.

Snjeg koji se poslije padanja obrazuje na zemlji uslijed raznih meteoroloških uslova:

1. »Pršić« ili brzi snijeg. Poslije padanja nastaje na zemlji pri niskim temperaturom. Veoma je brz i lagani. Smučari osjećaju zadovoljstvo jer se iza njih pojavi sježna prašina.

2. »Zastrugasti snijeg« ili stepenasti obrazuje se takođe na zemlji. Njega donosi vjetar sa svih strana i obrazuje ga u vidu stepenica. Nastaje od suvog snijega jer vjetar isuši vlagu.

3. Braňasti snijeg ili »braňenac« je obično vlažni snijeg. Težak je za voziti i nije brz, a nanosi ga vjetar u uvale.

4. Igličasti snijeg ili »inje« nastaje kod niskih temperatura. Može nastati od isparavanja vodenе pare ili od magle. To je veoma brz snijeg pogodan za vožnju.

5. »Osrenica« ili korasti snijeg nastaje od vlažnog snijega koji noću pod niskom temperaturom obrazuje koricu. On je težak za vožnju jer se korica lomi i mijesha sa vlažnim snijegom. Vrlo je opasan za vožnju i može izazvati povrede.

6. »Pokorica«, tvrdi korasti snijeg, nastaje na nižoj temperaturi od mokrog snijega. Na temperaturi do 16°C . Pri-



likom smerzavanja se obrazuje tvrda kora pogodna za vožnju, a to je ujedno i čvrsta podloga za nove padavine.

7. Tvrdi snijeg ili »beton« nastaje uslijed topljenja površinskog sloja snijega i jakog sabijanja vjetra, kod niskih temperatura. Dobar je za vožnju i jako brz.

8. Staklasti snijeg ili »staklenac«, obično nastaje kad se hvata staklasta pokorica i javlja se kada počne temperature da se spuštaju niže. Ovaj snijeg je jako brz.

9. »Zrnasti snijeg«, »firne«, obično nastaje pred kraj zime, pod utjecajem višekratnog djelovanja jakog proljetnog sunca i noćnih mrazeva. Brz je i veoma pogodan za vožnju.

10. »Sježna kaša« je vrsta snijega koji nastaje obično u proljeće sa padanjem prvih kiša. Ovaj snijeg je težak za vožnju i spor.

11. »Ljuskanac« ili ljepljivi snijeg nastaje lijepljenjem zrnastog snijega pomiješanog sa kišom. Oformi se u obliku ljuski. Brz je za vožnju.

12. »Sježni led« nastaje u proljeće poslije padanja kiše i spuštanja temperature. Na taj vodenasti sloj pod utjecajem niske temperature nastaje led. To je brz snijeg.



Mazanje smučki

Dak bi se moglo pravilno smučati potrebno je znati mazati smučke. Kod mazanja smučki treba voditi računa da se isti sloj maže nanese na cijelu kliznu površinu. U slučaju da nezmamo nikakve maže za vlažan snijeg može uvjek dobro poslužiti obična parafinska svjeća. Znači za svaki snijeg skoro druga maža. Na svakoj maži postoji uputstvo o pravilnom korištenju. U prodaji se može nabaviti nova domaća maža PE-Sa u četiri boje za temperature od 0°—12°C. Na svakoj kutiji postoji uputstvo o upotrebi, a jedna od maža (crvena) nosi oznaku univerzalna. Inače, postoje uvozne maže TOKO, SVIKS, HOLMENKOL i druge, koje su, takođe, pakovane u raznim bojama prema namjeni i sadrže uputstva o upotrebni. Nanošenje maže na kliznu plohu može da se obavi suvim utrijavanjem, peglanjem (običnom ili specijalnom peglom) ili pimzljanjem (rastopljena maža se nanosi na kliznu plohu širokom četkom od vrha ka repu smučke).



Opasnost u planini

Pianina pruža velike radosti posebno u zimsko doba. U isto vrijeme boravak u planini, kretanje na čistom vazduhu vrlo povoljno utječe na zdravlje. Pored tih vrijednosti ne smijemo zaboraviti da se u planini skrivaju i neke opasnosti po ljudsko zdravlje.

Kad govorimo o opasnostima, na prvo mjesto dolazi velika hladnoća. Od hladnoće moramo se zaštiti dobrim ručavicama, kapom koja pokriva uši, toplim vešom, cipelama kao i vunenim džemperom, pantalonama i vindjaknom. Ne smijemo dozvoliti da nam se neki dio tijela smrzne, posebno uši, prsti nogu i ruku. Smrznuti dio tijela pocrveni, natekne i stvara se voda. Imamo vrlo neprijatan osjećaj, a kasnije i bolove. Zlo je u tom što odmah ne možemo ustanoviti da nam je uho smrznuto. Da bi se zaštitiли od tih neželjenih neprijatnosti treba uvjek nositi svu opremu bez obzira na vrijeme jer se u planini vrlo brzo vrijeme mijenja.

Kao sljedeća opasnost sa kojom se možemo sresti u planini su padavine. Prije svega to je magla. U magli se čovjek vrlo teško snalazi, gubi osjećaj za prostor i orijentaciju. Dešava se da se čitavo vrijeme kreće u krugu i da ne može da pronađe svoje prebivalište koje je veoma blizu. Postoji jedno pravilo kojeg treba poštovati, a ono kaže »da se ne trebamo kretati planinom ako je magla«.



1. Kod velikog padanja snijega smanjuje se vidljivost i otežano je kretanje. Gube se sva zadovoljstva u smučanju, te prema tome i tada ne treba ići na smučanje. Ako već ne možete savladati dosadu u domu, izadite pred dom i tu se smučajte.

Ukoliko vas magla zatekne na terenu čim prije organizovano se vratiti u dom.

Opasnost u planini predstavljaju i sunčeve zrake. One se odbijaju od bijele površine snijega i mogu veoma loše uticati na oči. Posebno kod onih osoba koje imaju osjetljive oči, te kod njih mogu sunčeve zrake izazvati smjeđo sljeđilo. Pretjerano izlaganje pojedinih dijelova tijela suncu u planini koje je vrlo jasno, pa i jače od sunca na moru mogu se dobiti i oprekotine. Pored ovih opasnosti postoje još i odroni snijega (lavine) koje mogu i zatrpati smučare. U proljetnim danima posebno kada je dubok snijeg i grije kako sunce snijeg oteža i pokrene se niz padinu. Zbog toga u to vrijeme ne bi se trebali kretati ispod padina gdje prijeti opasnost. I divlje zvijeri predstavljaju opasnost posebno ako je duga zima sa velikim snijegom. Gladni vukovi u nedostatku hrane mogu napasti čovjeka. Opasnost u planini takođe je jak vjetar koji diže kristale snijega i stvara oluju. Nepriznatno je kada se zabodu kristalne iglice u oči i lice. Za sve ove opasnosti koje vrebaju u planini treba biti svijestan da je najbolje uvijek kretati se u društvu. Nikad ne smijemo biti sami. Uvijek sa jednim drugom koji nam može pomoći ili da doveđe pomoć. Treba se kretati utvrđenim stazama koje su označene i koje su poznate poštno svako kretanje po nepoznatom terenu isto tako predstavlja opasnost.

Povrede i prva pomoć

Povrede su mehanička oštećenja izazvana mehaničkim silama Na smučanju se dešava, da se pojedinac povrijeđi prilikom mazanja smučki. Često se posjeće rubnikom. Isto tako i za vrijeme vožnje kod ukrštavanja smučki, ili pada, može da se ozlijedi. I kod montaže vezova može doći do povreda. Može se povrijediti i za vrijeme vožnje kroz šumu granom, kao i štapovima. Kod svih ovih povreda dovoljno je sa nekim sredstvom ranu očistiti i zaštititi flasterom ili za vojem. Ako su to rane jačeg krvarenja i velike po obimu

onda u tom slučaju treba podvezati i odmah potražiti najbliže stručno lice koje će ukazati prvu pomoć.

Za vrijeme boravka na snijegu često se dešava da dolazi do smrzavanja pojedinih dijelova tijela. Smrzonine su, oštećenja skiva koja nastaju uslijed lokalnog gubitka toplotne i poremećaja cirkulacije krvi. Smrzavaju se obično izloženi najudaljeniji dijelovi od srca, a to su noge, ruke, nos i uši jer je u tim dijelovima tijela slabija cirkulacija. Kod početnih smrznotina veoma je efikasno masiranje snijegom da bi se pospješilo cirkulacija krvi. Kod smrzavanja drugog i trećeg stepena pružanje prve pomoći je drugačije. Kod smrzavanja I stepena poslije zagrijavanja vidimo crvenilo i otok, kod smrznotine II stepena javljaju se plikovi, a kod smrznotine III stepena smrznuti dio je blijeđodomor, a kasnije potamni. Povrijedenog treba unijeti u toplu prostoriju, umotati ga u čebe i dati mu tople napsitke. Nikako se ne smije naglo odmrzavati jer može doći do izumiranja ćelija. Čak i sobna temperatura je previsoka i treba smrznuti dio rashladiti u vodi čija je temperatura od 6° do 7° C.

Poslije preduzete prve po moći, treba povrijedenog uputiti hitno u zdravstvenu ustanovu. Na smučanju se mogu desiti i druge povrede, kao što je ugancanje (istezanje ligamenata), iščašenje zglobova, napršnuća i, prekom kostiju.



Kod istezanja ligamenata je obavezno mirovanje dva do tri dana uz stavljanje obloga. Prvih 24 sata se stavlja hladan oblog. Ako se desi iščašenje zglobova u tom slučaju najvažnije je vratiti zglob u normalan položaj. To treba da izvrši stručno lice što prije jer poslije nekoliko sati mišići se kontrahiraju (skupe) te poslije toga je to veoma teško učiniti. Najteža povreda koja se može desiti na smučanju, pored ostalih, je prelom kostiju u bilo kojoj formi. Kod preloma, unešrećeni osjeti težak bol, znoji se, blijed je a ponekad i povraća. Obično kod preloma ne može da miče oštećene dijelove i ne dozvoljava da mu neko dira taj dio tijela. U

takvom stanju treba unesrećenog pripremiti za transport, potrebno je imobilizirati (učvrstiti i povezati dva zgloba). To znači sa dvije Kramerove šine, dašćice ili šapa treba povezati dva susjedna zgloba tako da omotamo zavoj od početka šine do kraja. Ako nemam zavoj u tom slučaju koristimo maramu, šal, opasac pa i neki drugi predmet kao što je majica ili kohulja. U ovakvom stanju treba povrijedenog što prije transportovati do prve zdravstvene ustanove. Ukoliko dođe do otvorenog preloma, najvažnije je zaustaviti krvarenje, utopliti ga i tražiti lječarsku pomoć.



Ob svibnjem dolaze i sljedeći vjesnički, količina snijega učinkovito smanjuje mogućnost izbjegavanja ozljeda, ali i učinkovito je uklanja rizik od ozljeda.

Boravak u planini može da izazove i povredu očiju. Posebno kod osoba čije su oči osjetljive na jaku svjetlost. Ta povreda naziva se snježno sljepilo. Kod pojave ove povrede ozlijedenog treba odmah vratiti u dom, staviti ga da legne, staviti mu obloge od prokuhanе vode i kamilice i da nosi tamne naočale. Snježno sljepilo nastaje zbog odbljeska sunčevih, svjetlosnih i ultravioletnih zraka od bijelu snježnu površinu.

I G R E

ZNAČAJ ZIMSKIH IGARA

Djeca treba i zimi da borave na zraku. Zimski zrak i boravak na snijegu je izvanredno sredstvo za jačanje dječjeg organizma, ono povećava otpornost djeteta, štiti ga od infektivnih bolesti. Zimskim igrama djeca stiču razne vještine, a učiš i na razvijanje volje i karaktera, odvražnosti, odlučnosti, koordinacije kretanja, humasnog odnosa jednih prema drugima, podređivanje interesima kolektiva i dr.

Korisne su lećnje po snijegu i svježem vazduhu, ali je mnogo korisnija igra trčanjem, grudvanjem, a posebno sanjanjem, skijanjem i klizanjem.



PRVI SNIJEG

Evo, pada prvi snijeg,
već se bijeli cio brije,
baka priča pričice
pokraj tople pećice.

U zimskim igrama nalazimo mnogo elemenata koji čeliče, kako fizičke tako i psihičke kvalitete djece. To sve nam nameće obavezu da zimski period maksimalno iskoristimo u angažovanju djece u raznim zimskim igrama.

Zimi djece treba da budu na zraku 3–4 sata dnevno. Da bi taj boravak korisno uticao na dječiji organizam, koji je veoma osjetljiv na promjenu temperature, potrebno je da se djece odjenu kako odgovara uslovima. Ako su pretoplo obućena sputavana su u svojim pokretima, mnogo odjevnih predmeta otečava cirkulaciju krvi, dječi postaje ubrzano hladno, a loše učiš i na psihu djece. Takva dječi postaju bojažljiva, neaktivna i neotporna. Njih treba zaposlit tako da se već nakon nekoliko časaka bavljenja na zraku osjećaju ugodno. Čišćenje i uredivanje igrališta daju najviše mogućnosti za aktivno kretanje djece. Tako se najprije pripremi teren za igru, a dječi se privikavaju na rad.

U igrama na snijegu treba nastojati, da se sva dječa kreću ili većina njih. Stojeci i čekajući na red, dječa po-

činju da zebu i da gube interes za igru. Svaki program organizovanih igara na snijegu zavisi od uzrasta i raspoređenja djece, od značaja igre, prikladnih sredstava, temperature zraka, vremena. Obično takav organizovani program traje od 30—40 minuta, ali i to zavisi od mnogo drugih elemenata, te su djece često spremna da satima borave na snijegu ako im stil igre odgovara i osjećaju se ugodno.

Voditelj igara treba da ima osjećaj i da zna granicu koliko treba boraviti na snijegu, koliko i kakvih igara treba ostvariti.

SNJEGOVIĆ

Sred dvorišta stoji
snjegović bijeli,
svak' ga rado gleda
pa mu se veseli.

Postoje veliki broj igara koje su prikladne za snijeg. Tu su razne igre hodanja, trčanja, skokova, preskoka, bacanja, gadanja, potiskivanja, nadvišenja i razne druge igre. Važno je da voditelj igara u datom momentu odabere igru koja odgovara djevcu, vremenu i prostoru, te da odgovarajućom realizacijom postignu, da boravak djece zimi na snijegu bude pun vrednine, radosti i dječjeg zadovoljstva. To djeca i očekuju i zbog toga se i raduju snijegu.

Što god radili na snijegu, treba se uvijek pridržavati osnovnih pravila:

- ne sputavati djecu sa mnogo odjevnih predmeta i tijesnom obućom;
- budno paziti da budu sva djeca u pokretu;
- ne zadržavati djecu dugim tumačenjima čim izadu iz tople sobe;
- skinuti mokre predmete, osobito čarape;
- igru treba pravilno dozirati, kako se djeca ne bi suviše zamorila;
- izaći svaki dan na snijeg i svjež vazduh;
- ne zaboraviti da zagrijana djeca ne smiju sjedati na snijeg ni dugo zagrijana stajati na snijegu, a naročito kad ozredne da ne jedu snijeg ni ližu led.

Zabavne aktivnosti koje se odnose na djecu nazivamo igrom, a kada se one odnose na odrasle — rekreacijom. Igra je i za odraslog od velikog značaja, jer je to spontana slo-

bona i prijatna aktivnost, koja ima za cilj potvrđivanje individualnih i kolektivnih sposobnosti. Povod za nju leži u težnji čovjeka za kretanjem, u nagonskoj težnji da se osloboди mirovanja, da se odmori i oporavi. Ona je uvijek čovjekov pratičac, njegova dopuna, dio njegovog života.

Pedagoška funkcija igre nastoji se u tome što igra angažuje čitavog čovjeka, jer se ona karakteriše najraznovrsnijim pokretima i kretanjima. Povoljno utiče na rad unutrašnjih organa, poboljšava razmjenu hranjivih sastojaka u organizmu, organizam osvježava, a sve to povoljno utiče na poboljšanje i učvršćivanje zdravlja. Naročito ako se igra vani u zimskim uslovima, ona je važno sredstvo za čeličenje organizma.

Pedagoška funkcija igara odnosi se na osposobljavanje pojedinca da vješto rasporeduje svoju snagu, da tačno shvata i dobro razlikuje okolnosti i brzo mijenja situaciju u igri, kao i da uspješno savladije razne prepreke. U vezi s tim igra izoštvara čulne organe, razvija samostalnost, brzinu, snalažljivost, prisebnost, odvažnost i druge karakterne osobine.

Najveći broj igara predstavljaju grupno-kolektivne igre. U njima svaki pojedinač nastoji da se što bolje zalaže sa ciljem da se postigne zajednički uspjeh. Pored toga ne smije se gubiti iz vida da se djeca, pa i odrasli u igri pokazuju onakvi kakvi zaista jesu. Zato i kažemo: »akav u igri, takav u životu.«

SNJEŽAK PADA

Snježak pada oko
mala seka plaće,
htjela bi vam ona
da po snijegu skače.
»Nemoj plakat' seckice.
Ti si jošte mala.
dubok ti je vani snijeg
u njemu bi propala.«

Sve u svemu, funkcija igre je u tome što ona djeci i omladini na prijatan i zabavan način obezbjeđuje razvoj u skladu sa prirodnom i društvenom sredinom, a odraslima pruža aktivan odmor u vidu korisne i neophodne razonode.



PRIMJERI ZIMSKIH IGARA ZA NAJMLADE

1. LOV PAHULJICA — Djeca stoje, hodaju i trče dok pada snijeg, okreću glavu gore i dočekuju pahuljice snijega na lice, nos, ruke.
2. UTAPKAVANJE — Svako dijete stoji na svom slobodnom prostoru. Na znak voditelja takmiči se tko će prije utapkati snijeg i dobiti čvrsto tlo ispod nogu.

3. VIJUGAVO KRE-TANJE — Na utapkanom snijegu zabodu se zastavice, jedna iza druge na razstojanju od 1,5—2 metra, te se tako dobije vijugava staza. Na znak djece trče između zastavica do cilja i natrag: tko će prije.
4. OTRESANJE SNI-JEGA — Djeca se kreću proizvoljno po snijegu, a zatim istresaju snijeg sa sebe. Zadatak: treba što bolje očistiti odijelo tako da na njemu ne ostane snijeg.
5. ZGRTANJE SNI-JEGA — Drvenim improviziranim lopaticama ili običnim dašćicama, prema zadatku, djeca zgrtu snijeg.
6. PRENOŠENJE SNI-JEGA — U kanticama, košaricama ili sandučićima prenose snijeg sa jednog mesta na drugo.
7. PRTEŠNJE SNI-JEGA — Hodaju po dubokom snijegu ne dižući noge, na taj način ispred sebe prte, tj. guraju snijeg, te ostavljaju iza sebe stazu.
8. STAFETA U PRE-NOŠENJU GRU-DΑ — Igrači se podijele u nekoliko grupe — kolona, a u svakoj koloni igrač od igrača stoji na udaljenosti desetak metara. Zadnji iz kolone, na znak, trči prenožeći povеću grudu do sljedećeg igrača svoje kolone i tako do redom do najudaljenijeg igrača. Pobjeduje kolona koja je prva izvršila zadatak.
9. PRESKOK PRE-KO GRUDE — Napravi se gruda odgovarajuće veličine prema uzrastu i preskače se na razne načine.

- 10. GRUDAMA U VI SINU** — Djeca naprave veći broj gruda i takmiče se tko će baciti više, daje u cilj.
- 11. SLIKANJE SEBE** — U mokšem snijegu dijete legne cijelom dužinom tijela na leđa i raširu ruke; kad se digne, ostane otisak tijela na snijegu.
- 12. GADANJE** — ograda, tvrdava, snješka, tunela i dr.
- 13. IZRADA GRUDA** — Djeca se takmiče tko će napraviti veću grudu valjanjem. To mogu raditi u parovima i grupi.
- 14. HVATALICE** — Jedno dijete lovi drugo, kad ga uhvati mijenjaju uloge. Jedan hvata sve, koga dohvati to dijete hvata dalje. Hvatalice u parovima.
- 15. MIJENJANJE MJESTA** — Djeca se postroje u dvije vrste, koje su međusobno udaljene 10—15 m. Na znak, obje vrste mijenjaju među sobom svoja mjesta. Pobjeduje ona vrsta koja se prva postroji opet u vrstu na drugoj strani.

PRIMJERI IGARA ZA DJECU OD 7—12 GODINA

- 1. TRČANJE PO DUBOKOM SNIJEGU** — Trčati sa okretanjem — trčati čas naprijed, čas nazad.
- 2. TRČANJE PO GRUDAMA** — Djeca izvaljavaju čvrste i velike snježne grude promjera oko 50 cm i razmjestite ih u liniju. Na znak igrači redom trče po grudama pažeći da ne okliznu.
Ista igra može se izvesti tako da se grude razmaknu na razdaljinu od 50—100 cm, zavisno od uzrasta djece.

- 3. PRENOŠENJE PET GRUDA** — Pred svakim igračem u krugu leži pet gruda, a na udaljenosti od 15 m nalazi se prazan ucrtan krug. Na znak, igrači uhvate grudu i u trku je prenose u slobodan prostor — krug, vraćajući se po drugu, treću i tako redom, tko prvi izvrši zadatak.
- 4. TKO IMA VIŠE GRUDA** — Igrači se podijele u dvije jednakе ekipe i postave jedna nasuprot drugoj na udaljenosti od 20 m. U sredini igrališta, na udaljenosti od 10 m od jedne i druge ekipe, položeno na tlo toliko gruda koliko igrača ima u jednoj ekipi. Na znak, igrači jedne i druge ekipe potreće prema sredini s ciljem da uhvate grudu. Ekipa sa većim brojem gruda je pobjednik.
- 5. GRUDE U TRI KRUGA** — Igrači se podijele u nekoliko jednakih ekipa. Na mjestu, udaljenom 20 m od starta, nacrtaju se tri kruga na udaljenosti od oko 1 m. Ispred svake ekipe na snijegu su tri grude. Na znak, prvi igrač svake ekipe uhvati sve tri grude i sve tri ostavlja jednu u prvom, drugu u drugom, a treću grudu u trećem krugu. Vraća se svojoj ekipi, udari slijedećeg igrača. Taj pokupi grude i ostavlja ih opet na tlo kod svoje ekipe. Treći ih raznosi i tako redom do posljednjeg igrača.
- 6. PRESKOČI** — Igrači utabaju snijeg u dužini 5—6 m, aiza toga ostave pojas neutabanog snijega širine oko 1 m. Svi redom preskaču preko neutabanog snijegu.

- 7. GADANJE GRU- —** Gadjanje grudom kroz obruč, u koncentrične krugove, grudom u grudu, pokretne mete, izgradene likove i sl.
- 8. IZ ZAKLONA U —** Grupa igrača nalazi se iza kuće ili nekog drugog zaklona i treba da pretrpi 10—15 m do drugog zaklona. Za vrijeme prebacivanja druga grupa na udaljenosti od 15 m očekuje kada će pojedini igrač sakrivene grupe pokušati pretrći put. Dok prvi pretrčavaju drugi ih gadaju. Svaki pogodeni igrač isпадa iz igre, ili odlazi grupi strijelaca. Uloge se mijenjaju.
- 9. BORBA GRUDA- NJEM —** Dvije grupe igrača nalaze se iza linija razmaknutih jedna od druge oko 15 m. Obje nastoje da pobijede jedna drugu, i to na taj način, što gadanjem grudvama uništavaju protivnika. Svaki pogodeni isпадa iz igre, a pobijedi grupa koja je uništila veći broj protivnika.
- 10. NAPAD NA TVR- DAVU —** Izgradi se tvrđava od snježnog nasipa i spremi u njoj dovoljno gruda. Druga grupa nastoji izvršiti napad na tvrđavu. Nagadači nastoje da se što više približe tvrđavi i uskoče u nju. Branilci se očupiru gadajući napadače grudama. Svaki pogodeni igrač isпадa iz igre.
- 11. JURIŠ —** Dvije grupe nalaze se na dvjema stranama odredene linije. Na znak, grupe prelaze u napad, te se gru-

- duvaju na bliskom odstojanju i nastoje protivnike protjerati sliom iz njihovog pojasa. U igri nije važno koliko je pogodenih nego istjerivanje protivnika iz njegovog pojasa pod pritiskom snježne vatice.
- 12. RUŠENJE PRO- TIVNIKA —** Na rastojanju od oko 80 cm postave se dvije velike grude čvrsto nabijene. Na svaku grudu stane po jedan igrač koji nastoji jedan drugog oboriti s druge, i to:
- vučenjem rukama,
 - vučenjem lijevom ili desnom rukom,
 - udaranjem dlanovima u dlaneve,
 - guranje i potiskivanje jednom ili drugom nogom.
- 13. STAFETA —** Igrači se podijele u nekoliko kolona, a u svakoj koloni igrač od igrača stoji na udaljenosti od 10 m. Zadnji iz svake kolone, na znak, treći prenosi poveće dvije grude do sljedećeg igrača iz svoje kolone, i tako to ide redom do prvog najudaljenijeg igrača. Pobjeđuje kolona koja je prva izvršila zadatku.
- 14. PRESKOČI PREKO VELIKIH GRUDA —** Napravi se desetak velikih grudvi poredanih jedna do druge, a igrači ih istovremeno preskaču u člavoju vrsti držeći se za ruke.
- 15. STRIJELCI —** Igra 6—8 igrača-strijelaca. Svaki ima svoj broj. Na udaljenosti od 8—10 m ispred strijelaca, a iza nekog zida, plota ili zaklona od

snijega, nalazi se jedan igrač. On ima pločice koje su učvršćene na štapovima i svaka ima po jedan broj igrača. Svaki strijelac ima u ruci pripremljenu gruduvu. Igrač iz ograde povremeno podigne jedan od brojeva i drži ga dvije sekunde. Strijelac s tim brojem gada u podignutu pločicu. Tko će imati više pogodaka.

PRIMJERI IGARA ZA ODRASLIJE

1. TRČANJE PO GRUDAMA

— Postavi se u cik-cak liniji 10—15 velikih gruda na medusobnoj razdaljini od 1—1,5 metara. Na znak trče sa grude na grudu, takmičeci se tko će prije i bolje.

2. ŠTAFETA PO DUBOKOM SNIJEGU

— Kolome se takmiči koja će prije oprečati snješka ili neki drugi predmet po dubokom snijegu.

3. SKOK PREKO OGRADE

— Igrači skaču preko snježne ograde sa zaletom po utabanom snijegu, a sa doskokom u puni snijeg.

4. SUNOŽNI POSKOČI

— Igrači sa tri sunožna poskoka nastoje skočiti što dalje u dubok snijeg.

5. PO UTABANIM STAZAMA

— Svaki igrač utaba snijeg u dužini od 5 m, a širine 50 cm. Po toj stazi trči u zaletu i nastoji skočiti što dalje u neutabani snijeg. Do mjesta doskoka napravi novu stazu i ponovo skače. Iz 5 pokušaja tko će dalje.

6. GRUDAMA U RUPU

— Igrači se postave na startnu liniju udaljen jedan od drugog pola metra. Na 15 m ispred svakog igra-

ča iskopa se u snijegu rupa duboka oko 30 cm i promjera oko 40 cm. Na znak svaki igrač bacca po 10 gruda s namjerom da pogodi rupu.

7. IZRADA TVR-DAVE — Igrači se podjele u grupe i takmiči se tko će od snježnih kocki brže i bolje napraviti tvrdavu, piramidu, zaklon, eskimsku kućku, snješka, snježni most i dr.

8. STAFETA U PRENOŠENJU GRUDA

— Izradi se 4—5 gruda i postave se jedna na drugu, tako svaka kolona ima svoj stub gruda. Prvi iz kolone prenosi stub od gruda okomito do određenog cilja, vraća se i predaje sljedećem igraču. Tako redom do posljednjeg, tko će brže.

9. PRAVLJENJE PUTA

— Svaka kolona ima lopatu. Određeni su pravac i duljina, tj. koliko treba snijega da se očisti. Svaki igrač treba da očisti dva metra. Na znak prvi u koloni čiste snijeg u određenom pravcu i do svog cilja, vraćaju se, predaju lopatu drugom igraču, ovaj nastavlja opet u određenom pravcu do svog cilja. I tako redom do posljednjeg igrača. Pobjeđuje brža i bolja kolona.

10. IZ STAZE U STAZU

— Igrači naprave dvije paralelne staze, tako da između njih ostane neutabani snijeg širine oko 50 cm. Skače se sunožno iz staze u stazu, u cik-cak liniji. Može se takmičiti pojedinačno ili u kolonama kao štafetna igra.